

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DÉDIÉE A LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OCCITAN AU COLLEGE !

L'occitan au collège

L'enseignement scolaire de la langue occitane est un canal majeur de transmission de la langue. Dans ce contexte, l'Office est missionné par l'Éducation nationale ainsi que les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour sensibiliser les élèves et les familles au côté des acteurs de l'enseignement, sur l'intérêt de l'apprentissage de l'occitan d'un point de vue personnel et collectif.

Un soutien à la pédagogie

Afin de répondre aux besoins identifiés sur le terrain, l'OPLO a piloté la production d'un dépliant commun pour sensibiliser aux atouts de l'apprentissage de l'occitan au collège, en consultant largement ses partenaires (représentant du corps enseignant et des rectorats, associations spécialisées...). Ce document compile par ailleurs les diverses modalités d'enseignement à ce niveau. Au-delà d'une diffusion auprès du public concerné, en partenariat avec l'Éducation nationale, l'Office souhaite proposer à tous, enseignants, acteurs associatifs, collectivités, parents d'élève, de s'en saisir. Celui-ci est donc également disponible en version numérique sur le site de l'Office.

L'Office entend poursuivre son action en ce sens, en déployant prochainement des outils de communication sur les différents niveaux d'apprentissage (école, lycée...).

« L'occitan au collège » version numérique, disponible sur notre site internet.

« L'occitan au collège » version papier, contactez l'Office [contact@ofici-occitan.eu]

Information complémentaire sur www.ofici-occitan.eu

Contact presse : Alexis PIQUER / alexis.piquer@ofici-occitan.eu - 09 82 54 99 15



BIEN PLUS QU'UNE LANGUE www.ofici-occitan.eu



Crée en 2016, l'Office public de la langue occitane (OPLO) est un Groupement d'intérêt public né d'une conviction partagée par l'État (ministère de l'Éducation nationale et ministère de la Culture) et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie : celle de renforcer et mutualiser les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Le champ d'action de cet outil interrégional et inter académique, est la politique linguistique partenariale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA LANÇA UNA NOVÈLA CAMPANHA DEDICADA A LA PROMOCION DE L'ENSENHAMENT DE L'OCCITAN AL COLLÈGI

L'occitan al collègi

L'ensenhament escolar de la lenga occitana es un canal màger de transmission de la lenga. Dins aquel contèxte, l'Ofici es missionat per l'Educacion nacionala atal coma las Regions Novèla-Aquitània e Occitània per sensibilizar los escolans e las familhas al costat dels actors de l'ensenhament, sus l'interès de l'aprendissatge de l'occitan d'un punt de vista personal e collectiu.

Un sostien a la pedagogia

Per fin de respondre als besonhs identificats sul terren, a pilotat la produccion d'un desplegant comun per sensibilizar als atots de l'aprendissatge de l'occitan al collègi, en consultant largament sos partenaris (representants del còs ensenheire e dels rectorats, associacions especializadas...). Aquel document compila las diversas modalitats d'ensenhament a-n-aquel nivèl. Al delà d'una difusion al prèp del public pertocat, en partenariat amb l'Educacion nacionala, l'Ofici desira prepausar a totes, ensenheires, actors associatius, collectivitats, parents d'escolans, de se'n emparar. Es doncas tanben disponible en version numerica sul site de l'Ofici.

L'Ofici desira perseguir son accion dins aquel sens, en desplegant d'aisinas de comunicacion suls diferents nivèls d'aprendissatge (escòla, licèu...).

"L'occitan al collègi" version numerica, disponible sul nòstre siti internet "L'occitan al collègi" version papièr, contactatz l'Ofici [contact@ofici-occitan.eu]

Informacion mei sus www.ofici-occitan.eu

Contacte premsa : Alexis PIQUER / alexis.piquer@ofici-occitan.eu - 09 82 54 99 15



DELÀ LA LENGA www.ofici-occitan.eu

Creat en 2016, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un Gropament d'interès public nascut d'una conviccion partatjada per l'Estat (ministèri de l'Educacion nacionala e ministèri de la Cultura) e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània : renforçar e mutualisar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Lo camp d'accion d'aquela aisina interregionala e inter academica, es la politica lingüistica partenariala.